

t8_bcialg_6
(TMKnNi2zRm8Gu8sDz3kuFwmo4P8uUz9K65o)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_bcialg_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k19_binop_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k3_bcialg_6 X0 \\ (k19_binop_2 np_1) X1 = k2_bcialg_1 X0 X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5_bcialg_1 \\ X0) \Leftrightarrow (k2_bcialg_1 X0 (k2_bcialg_1 X0 X1) = X1))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge((\neg v1_xboole_0 X1)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))))\Rightarrow(\forall X2.(m2_subset_1 X2 X0 X1)\Rightarrow(m1_subset_1 X2 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v3_bcialg_1 X0)\wedge((v4_bcialg_1 X0)\wedge((v5_bcialg_1 X0)\wedge((v7_bcialg_1 X0)\wedge(l2_bcialg_1 X0))))))\Rightarrow((\neg v1_xboole_0 (k5_bcialg_1 X0))\wedge(m1_subset_1 (k5_bcialg_1 X0) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l2_bcialg_1 X0))\wedge(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k2_bcialg_1 X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v3_bcialg_1 X0)\wedge((v4_bcialg_1 X0)\wedge((v5_bcialg_1 X0)\wedge((v7_bcialg_1 X0)\wedge(l2_bcialg_1 X0))))))\Rightarrow(\forall X1.(m2_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0) (k5_bcialg_1 X0))\Rightarrow(k3_bcialg_6 X0 (k19_binop_2 np_1) (k3_bcialg_6 X0 (k19_binop_2 np_1) X1) = X1))$$